

Tlwaelo ya ho phela ya baVenda

Sesotho

Mohato

4



Mpho Witness Makwarela



Medumo (poeletso)

kgw, tsw, ngw, ts*h, tsh, tlh, hl, nt, nk, mp, bj/by/jw/j

Medumo (e metjha)

tlw, thw

Tlwaelo ya ho phela ya baVhenda

Sesotho

Mohato 4

ISBN: 978-1-77981-244-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Mpho Witness Makwarela

Mofetoledi: Erlina Makhalemele

Batshwantshisi: Luyanda Cwane

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Tlwaelo ya ho phela ya baVenda



Mpho Witness Makwarela

Kenna Kutlwano. Ke ngwanana wa dilemo tse robedi.


Ke nna Nthwabohlokwa. Ke moshanyana wa dilemo tse robong.



Re tlo le bolella ka tsela tse fapafapaneng tseo banana le bashemane ba baVenda ba etsang dintho, ka tlwaelo ka teng.

Ke ngwanana, ka tlwaelo ya rona ha ke dumedisa kere “aa!”


Ha o ntumedisa le wena, ke araba ka hore “aa!”



Ho thwe ke mokgwa oo re bontshang tlhompho le boitshwaro ka teng.

Ke moshemane, ha ke dumedisa ka tlwaelo
le molao ke re “ndaa!”

Ha o ntumedisa, ke araba ka ho re “ndaa!”



Ke etsa tjena ho bontsha tlhomphe jwalo ka
ha Kutlwano a se a hlalositse.

Ha re dumedisa kapa re fana ka dijo ho baholo ba rona, re bontsha tlhompfo le tlwaelo ya setso sa rona.

Banana ba a koba.



Bashemane ba a kgumama.

Ho thwe sena se bontsha boitshwaro bo botle.

Enwa ke ausi wa ka e moholo, Utlwang. O tswa mophatong wa banana. Mme o re ke moo banana ba rutwang ho ithokomela. Ba rutwa hape le ho tsamaisa malapa a bona mohla ba seng ba nyetswe.




Hothwe ba rutwa le ho pheha dijo tsa setso.

Enwa ke abuti wa ka e moholo Nthwana. O kgutla thabeng, lebollong.




Ntate o re ke moo bashemane ba etswang banna teng. Hape ke moo ba rutwang hore ba hlokomele malapa a bona jwang ka tsatsi le leng.

Mofuta wa baVenda ba tsebahala ka ho dila fatshe le maboteng ka bolokwe. Tlwaelo ena e etsa matlo a rona hore a shebahale a le matle fatshe.



Rona bashemane re tjeka motjeko o bitswang *tshikona*. Re tantsha ka matsatsi a ikgethileng kapa ha re thabisa batho.



Ke tantshi e thabisang ho makatsang!


Rona jwalo ka banana, tlwaelo ke ho tantsha domba.

Re tantsha domba ha re le ntlong ya boreneng le ka matsatsi a kgethehileng.

Ke tantshi e thabisang!




Banana le Bashemane ba na le tantshi e tshwanang eo ba tlwaetseng ho e tantsha mmoho. E bitswa *tshifase*.



Re tlwaetse ho tantsha tantshi ena ha re apere diaparo tsa setso feela, tseo ho thweng ke minwenda.

Ka tlwaelo, baVenda ke batho ba hlomphang haholo, le ho rata setso sa bona se setle.



Re motlotlo hoba baVenda!



Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaittha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

